

PUOTLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 12: THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA YA ITSHETLELO: 2021:- KGWEDITHARO 1

KGWEDITHARO 1 Matsatsi a le 45	Beke 1: 27-29 Firikgong (Matsatsi a le 3)	Beke 2: 01-05 Tlhakole (Matsatsi a le 5)	Beke 3: 08-12 Tlhakole (Matsatsi a le 5)	Beke 4: 15-19 Tlhakole (Matsatsi a le 5)	Beke 5: 22-26 Tlhakole (Matsatsi a le 5)	Beke 6: 01-05 Mopitlwe (Matsatsi a le 5)	Beke 7: 08-12 Mopitlwe (Matsatsi a le 5)	Beke 8: 15-19 Mopitlwe (Matsatsi a le 5)	Beke 9 & 10: 23-19; 29-31 Mopitlwe (Matsatsi a le 4+3=7)
Ditlhogo tsa PPKT	1.Go Reetsa le Go Bua		2.Go Buisa le Go Lebelela		3.Go Kwala le Go Tlhagisa		4.Dipopegopuo le melawana ya tirisano		
Dikgopolo; dikgono le boleng	<p>Poeletso ya tiro ya Mophato wa 11</p> <p>Tekanyetso ya teko ya Motheo ka balekane Puisano ya teko ya motheo Teko ya Motheo</p> <p>Kitsiso ya barutwana mo phaposing</p> <p>Dipuisano ka diponagalo tsa dikwalo/ diathikele tsa dimakasine kgotsa tsa makwalodikgang</p>	<p>1. Dipuisano tsa ditlhopho ka ga diponagalo tsa ditlangwa.</p> <p>2. Go okola le go tlodisa matlho</p> <p>Puisotsenelelo ya ditlangwa tsa dikwalo – puo ya botshwantshi, popego le moanelwa. Dipotso le dikarabo</p> <p>Thuto ya Dikwalo: Poko/Dikgangkhut shwe/Padi/ Terama a</p>	<p>1.Dipuisano ka ga ditlhaletsano tsa dikarolontsi tse di dirisiwang mo diphasalatso, go tswa mo makasineng/ lekwalodikgang/</p> <p>2.Go okola le go tlodisa matlho; go kwala tshobokanyo</p> <p>Puisotsenelelo ya ditlangwa tsa dikwalo-puo ya botshwantshi, popego,moanelwa, jalo jalo</p> <p>Thuto ya Dikwalo: Pokoy/Dikgangkhut shwe/Padi/ Terama a</p> <p>3. Setlangwa sa tirisano se se leele: Lekwalo go bakgatiso</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p>	<p>1.Bontsha barutwana mokgwa wa go botsa dipotso ka go diragatsa.</p> <p>2.Tekatlhaloganyo Boeletsa tlotlofoko e e amanang le setlangwa sa puiso</p> <p>Puisotsenelelo – ditlangwa tsa dikwalo: Dikapuo (puo ya botshwantshi), popego le moanelwa. Dipotso le dikarabo</p> <p>Thuto ya Dikwalo: Poko/Dikgangkhuts hwe/Padi/Terama</p> <p>3. Tiro 3: Setlangwa se se leele sa tirisano</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p>	<p>1.Baakanyetsa barutwana go reetsa (Leba dikao tsa ditiro tsa tekanyetso e e tlhomameng ya mo sekolong (SBA)</p> <p>2.Tekatlhaloganyo Poeletso ya ilotlofoko e e amanang le setlangwa sa puiso</p> <p>Puisotsenelelo ya ditlangwa tsa dikwalo Dikapuo/puo ya botshwantshi, popego le moanelwa. Dipotso le dikarabo</p> <p>Thuto ya Dikwalo: Poko/Dikgangkhuts hwe/Padi/Terama</p> <p>3. Setlangwa sa tirisano: Pegelo ya tshedimisetso</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p>	<p>1. TIRO 1: Tekatlhaloganyo ya theetso</p> <p>2. Puiso ya khathuhu. Araba dipotso tse di boditsweng ka khathuhu</p> <p>Puisotsenelelo ya ditlangwa tsa dikwalo: Puo ya botshwantshi/dikapuo o, popego le moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p>Thuto ya Dikwalo: Poko/Dikgangkhuts hwe/Padi/Terama</p> <p>3. Tiro 2: Tlhamo: Tlhamo ya kanelo Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro,</p>	<p>1.Potsottherisano ikwalotshelo</p> <p>2.Kanelo ya ikwalotshelo ntlhakemo, moanedi le boitshwaro jwa maikutlo</p> <p>Puiso e e tseneletseng e e maleba le setlangwa, sk. puo ya botshwantshi, popego, moanelwa jj. Dipotso le dikarabo</p> <p>Thuto ya Dikwalo: Poko/Dikgangkhutshwe/ Padi/Terama</p> <p>3. Kwala temana ka moanelwa go tswa mo setlangweng sa dikwalo</p> <p>Go kwala tlhamo: Tiro 2: Totisa mogopolo mo:</p>	<p>1.Dipuisano ka dithitokgang le melaetsa tse di mabapi le ditlangwapono</p> <p>2. Setlangwa sa Dikwalo se se dirisiwang go humisa pono</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le setlangwa se se buisiwang</p> <p>Puisotsenelelo ya ditlangwa tsa dikwalo: Puo ya botshwantshi/dikapuo, popego le moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p>Thuto ya Dikwalo: Pokoy/Dikgangkhutshwe /Padi/Terama</p> <p>3. Fetolela setlangwa se se kwadilweng go setlangwa se se bonwang, sk. phousetara, lethomeso (mmapa wa dikakanyo jj.)</p>	<p>Poeletso</p> <p>2.Puisogodimo ya setlangwa sa dikwalo.</p> <p>3.Puisotsenelelo ya ditlangwa tsa dikwalo: puo ya botshwantshi (dikapuo), popego le moanelwa. Dipotso le dikarabo</p> <p>3. Setlangwa sa tirisano se se sekhutshwane Kwala lekwalo la maranyane (imeile)/webosaete.</p>

Mophato 12: Thulaganyetsotiro: Puotlaleletso ya Ntlha: 2021

		4. Go kwala tshobokanyo Dipopego tsa puo tse di tlhomameng (go sa dirisiwe puo ya mebila kgotsa puo e e sa tlhomamang)	Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala diithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa 4.Phefotatso	Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala diithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa 4. Kwala lenaneo la dipotso tse di maleba go fitlhelela tshedimosetso Sebopego sa dipotso: dipotso tse di bulegileng le tse di tswalegileng	Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala diithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa 4. Poeletso: Puosebui le Puopegelo	go kwala diithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa 4. Dithuanyi	Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala diithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa 4.Neelana ka dintlhathuto tsa dithuanyi o bo o neele tirwana	4. Makopanyi Potso 5 ya Pampiri 1	<u>Totisa mogopolo mo:</u> Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala diithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa <u>4.Poeletso</u> Potso 5 ya Pampiri 1 Tiro 4:Tlathhobo ya mo sekolong (SBA) Teko e e kwalelwang ka fa tlase ga tlhokomelo ya morutabana Tekatthaloganyo le tshobokanyo KGOTSA Tekatthaloganyo le Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso
Kitso e e tlhokegang kwa tshimologong		Kitso ya mmedia: bophasatsi dimakasine, makwalodikgang	Dikgono tsa dipotsotherisano Dikwalo: Dikapuo le boanedi	Kitso ya dikgono tsa go reetsa Go kwala pegelo	Go ithuta khathunu, tlotlofoko	Thuto ya khathunu Potsotherisano ka ga lokwalo lwa moikwadi	Ditlhokego tsa phousetara	Kitso ya dikgato tsa go kwala; diithokgang mo dikwalong	Dikgono tsa puisetsogodimo, imeili (lekwalo la maranyame)
Metswedi (ntle le bukagakololo) go nonotsha go ithuta	Tlathhobo ya makgaolakang ya 2020	Makwalodikgang dimakasine, makgwalodikgang , dikgankhutshwe https://qrqo.page.link/KU9d	Sekgemetshane sa lekwalodikgang sa Imakwalo go ba kgatiso, sekgemetshane sa tsa botshelo jwa moswi mo lekwalodikgang go bontsha phefotatso	Tekatthaloganyo go tswa mo makwalopotsong a dingwaga tse di fetileng	Sekao sa tekatthaloganyo ya theetso Sekao sa pegelo ya tshedimosetso	Leba dikao tsa ditiro tsa Tlathhobo ya mo Sekolong (SBA) Poko Kaedi ya go ithuta diithamo tsa boithamede le diithangwa tsa tirisano	Bidio ka potsotherisano ka ga lokwalo lwa mokwadi	Ditlhangwapono (Thuto ya dikhathunu le dipapatsi) https://qrqo.page.link/wV Dy	Dipapatsi le dikhathunu go tswa mo makwalopotsong a dingwaga tse di fetileng MCMA Video 1 Act 1 https://qrqo.page.link/1aGT

Mophato 12: Thulaganyetsotiro: Puotlaleletso ya Ntsha: 2021

			Kaedi ya go ithuta dikwalo tsa boithamedile le ditlhagwa tsa tirisano						
Tlhatlhobo e e sa tlhomamang: Tsereganyo	Teko ya motheo	Ikatiso ya go kwala tshobokanyo, kwala ditshobokanyo di le pedo	Kwala ditshobokanyo di le 2 go tswa mo makwalopotsong a dingwaga tse di fetileng Kwalela lekwalo go bakgatiso	Katiso ka puiso ya tekathaloganyo	Ikatisetse tekathaloganyo ya theetso	Thuto ka khathunu, Tihamo ya kanelo	Dikwalo:- Tshekatsheko ya baanelwa	Phousetara, mmapa wa dikakanyo, dipampiri tsa ditlhatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng	Ditlhagwapono, tirisano ya dipampiri tsa dingwaga tse di fetileng
SBA (Ditiro tsa tlhatlhobo e e tlhomameng)				TIRO 3 : Go kwala: Setlhagwa sa tirisano se se leele (Maduo: 30)		TIRO 1: Tiro ya molomo: Tekathaloganyo ya theetso	TIRO 2: Go kwala tlhago: Kanelo/tlhaloso/ E e sa tseyeng letlhakore/ ngangisano/ maitlhomo		TIRO 4 Teko 1: Teko e e kwalelwang ka fatlase ga tlhokomelo ya morutabana: (Maduo: 40): Tekathaloganyo le Tshobokanyo KGOTSA Tekathaloganyo le Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano

Mophato 12: Thulaganyetsotiro: Puotlaleletso ya Ntsha: 2021

KGWEDITHAR O 2 Matsatsi a le 52	Beke 1: 13-16 Moranang (Matsatsi a le 4)	Beke 2: 19-23 Moranang (Matsatsi a le 5)	Beke 3: 28-30 Moranang (Matsatsi a le 3)	Beke 4: 03-07Motsheganong (Matsatsi a le 5)	Beke 5: 10-14 Motsheganong (Matsatsi a le 5)	Beke 6: 17-21 Motsheganong (Matsatsi a le 5)	Beke 7: 24-28 Motsheganong (Matsatsi a le 5)	Beke 8: 31 May-4 Seetebosigo (Matsatsi a 5)	Beke 9: 07-11 Seetebosigo (Matsatsi a le 5)	Beke 10 le 11: 14-18; 21-25 Seetebosigo (Matsatsi a le 4+5=9)
Ditlhogo tsa PPKT	Go Reetsa le Go Bua		2.Go Buisa le Go Lebelela		3.Go Kwala le Go Tlhagisa		4.Dipopegopuo le melawana ya tiriso		POELETSO	
<p>Dikgopolo; dikgono le boleng</p>	<p>1 Reetsa potsottherisano ya tiro/ sethangwa ka ga potsottherisano ya tiro: Tsaya dintlhathuto: Buisanang ka bolengshwanel o jwa ba ba tsenetseng potsottherisano o bo o aroganya dikakanyo tseo le barutwana ba bangwe.</p> <p>TIRO 5 le 6</p> <p>2. Puiso ya sethangwa se se nang le mefuta e e farologaneng ya puo. Buisanang ka diponagalo tsa pono le tse di kwadilweng tse di nang le seabe mo bokaong.</p> <p>Puiso e e tseneletseng ya papatso. Mefuta e e farologaneng ya puo e e</p>	<p>1. Reetsa potsottherisano ya tiro/ sethangwa ka ga potsottherisano ya tiro Buisanang ka bolengshwanel o jwa ba ba tsenetseng potsottherisano o bo o aroganya dikakanyo tseo le barutwana ba bangwe kgotsa sethlopha.</p> <p>2. Puso e e tseneletseng ya sethangwa sa dikwalo: Puso ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo:</u></p>	<p>1. Tiragatso ya potsottherisano ya tiro TIRO 5 le 6</p> <p>2. Puso e e tseneletseng ya sethangwa sa tshedimosetso ka ga dipotsottherisano o go tswa mo makasining / inthaneteng jj. Puso e e tseneletseng ya sethangwa sa dikwalo: Puso ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p>	<p>1. Tiragatso ya potsottherisano ya tiro</p> <p>2. Puso e e tseneletseng ya papatso. Mefuta e e farologaneng ya dipuo e e golaganngwang le papatso.</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo:</u> Poko/Dikgangkhut shwe/Padi/Terama</p> <p>Poeletso ya: poloto; maitshetlego; dithitokgang, le baanelwa Itsise TIRO 7 (SBA)</p>	<p>1. Tiragatso ya potsottherisano ya tiro</p> <p>2. Puso e e tseneletseng katiso ya tekathaloganyo</p> <p>Puso e e tseneletseng ya sethangwa sa dikwalo: Puso ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo:</u></p>	<p>1. Tiragatso ya potsottherisano ya tiro</p> <p>2 Puso e e tseneletseng ya sethangwa sa dikwalo: puo ya botshwantshi (dikapuo), popego le moanelwa. Dirisa dipampiri tsa ditlathlatho tsa dingwaga tse di fetileng go boeletsang sethangwa</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo:</u> Poko/Dikgangkhut shwe/Padi/Terama</p>	<p>1.Puo e e tlhomameng e e batlisitsweng e e ka ga mmedia o o bonwang, sekao. sethangwa sa filimi, hisetori, tiragatso ya dipuo tse di tlhomameng: Go itsise sebuile go neelana ka puo ya ditebogo. TIRO 5 LE 6</p> <p>2. Puso e e tseneletseng. Mmuisano/terama e e nang le mefuta e e farologaneng ya dipuo (sk. Dipuo tsa mo mmileng, diteme, puo e e sa kwalweng, mafoko a a tswang mo dipuong tse dingwe, sk. Eina! sangoma)</p> <p>Puiso e e tseneletseng ya</p>	<p>1.Puo e e tlhomameng e e batlisitsweng e e ka ga mmedia o o bonwang, sekao. sethangwa sa filimi, hisetori, tiragatso ya dipuo tse di tlhomameng: Go itsise sebuile go neelana ka puo ya ditebogo. TIRO 5 LE 6</p> <p>2. Puso e e tseneletseng ya sethangwa sa dikwalo: Puso ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p>Fa o tlhopile terama, totisa mogopolo mo dikaelong tsa serala, moaparo, intlafatso ka ditshasi tsa sefatlhego, jj. Tse di maleba le sethangwa.</p>	<p>1.Puo e e tlhomameng e e batlisitsweng e e ka ga mmedia o o bonwang, sekao. sethangwa sa filimi, hisetori, tiragatso ya dipuo tse di tlhomameng: Go itsise sebuile go neelana ka puo ya ditebogo.</p> <p>2.Tlhalosa sethangwa se se bonwang mo ditlhopheng, jaaka, mmepe, ditshate, ditshwantsho, manaane, dithalo, jj. Fetola kagego ya tshedimosetso go tswa go e nngwe go ya go e nngwe. Sekao. mmpa wa dikakanyo, e nngwe. sethangwa se se kwadilweng go sethangwa se se bonwang, sk. phousetara,</p>	<p>1.Feleletsa tiro e e kwa morago</p> <p>2.Dirisa dipampiri tsa dingwaga tse di fetileng go boeletsang dikwalo (P2)</p>

Mophato 12: Thulaganyetsotiro: Puotlaleitso ya Ntsha: 2021

<p>amanang le papatso.</p> <p>2. Puiso e e tseneletseng ya sethangwa sa dikwalo: Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p>Thuto ya Dikwalo: Poko/Dikgangkhut shwe/Padi/Terama</p> <p>3. Sethangwa sa tirisano se seleele: Kwala mmuisano Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>4. Temogo e e tseneletseng ya Tiriso ya puo [PPKT]</p>	<p>Poko/Dikgangkhutshwe/Padi/Terama</p> <p>3. Poeletso: Kagego, tshimologo le bokhutlo jwa lekwalo.</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>4. Tira le tirwa</p> <p>4. Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo go kwaleng ga barutwana.</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le sethangwa se se buisitsweng</p>	<p>Thuto ya Dikwalo: Poko/Dikgangkhut shwe/Padi/Terama</p> <p>3. Sethangwa sa tirisano se seleele: Kwala lokwaloikitsiso le lekwalo (lekwalo kopopo), sk. la tiro kgotsa basari kgotsa la kwa yunibesithi o tsibogela phasalatso</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>4. Poeletso: mediriso e e farologaneng ya lediri Maitlhommo a mediriso e e farologaneng ya lediri mo tirisong</p>	<p>3. Sethangwa sa tirisano se seleele: Kwala lekwalo kgotsa temana ya tlotlhetsetso eo mo go yona o atlenegisang filimi e o kileng wa e lebelela KGOTSA kwala thadiso ya filimi</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>4. Poeletso: Go kwala go go tsosang maikutlo a a rileng Matlhalosi le matlhaodi</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo go kwaleng ga barutwana.</p>	<p>Poko/Dikgangkhutshwe/Padi/Terama</p> <p>3. Ikatise go kwala tshobokanyo Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>4. Ithute dipopego tsa puo le melawana ya tiriso tse di maleba le dipapatso le dikhathunu</p>	<p>3. Sethangwa se sekhutshwane sa tirisano: Kwala dikaelo le ditaello le lekwalo la maranyane (imeili)</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>4. Dirisa dipampiri tsa ditlathobo tse di fetileng go boeletsa Pampiri 1: Potso 5</p>	<p>sethangwa sa dikwalo: Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p>Thuto ya Dikwalo: Poko/Dikgangkhut shwe/Padi/Terama</p> <p>3. Kwala ngangisano: lenaneo la dintlha tse di tshegetsang le tse di kgatlhanong le tlhagiso</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>4. Boeletsa: Makopanyi Kakaretso le puo e e sekamelang mo letlhakoreng le lengwe</p>	<p>Thuto ya Dikwalo: Poko/Dikgangkhut shwe/Padi/Terama</p> <p>3. Kwala tlhamo ya ngangisano: Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>4. Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo go kwaleng ga barutwana.</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le sethangwa se se buisitsweng</p>	<p>letlhomeso (mmapa wa dikakanyo jj.) Tlatsa lenaane, jj.</p> <p>Puiso e e tseneletseng ya sethangwa sa dikwalo: Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego le moanelwa, jj.</p> <p>Dirisa dipampiri tsa ditlathobo tse di fetileng go boeletsa kagego e e tlhomameng ya sethangwa.</p> <p>Thuto ya Dikwalo: Poko/Dikgangkhut shwe/Padi/Terama</p> <p>3. Sethangwa sa tirisano se sekhutshwane: Kwala dikaelo tsa go ya kwa lefelong la kgathegelo ya setshaba sk. lebala la kgwele ya dinao le le gaufi, legae la kgosi/ motlotlegi mongwe jj.</p> <p>Tlhaloso ya dintlha ka ga lefelo la kgathegelo ya setshaba.</p>	<p>3. Ikatise dikgono tsa go kwala (P3) Thanolo ya ditlhago, matseno a a ngokang a ditlhamo, kgolo ya setlhago le bokhutlo jo bo makgabane, popego ya setlhangwa, kagego ya ditslhangwa tsa tirisano.</p> <p>4. Dirisa dipampiri tsa ditlathobo tse di fetileng go boeletsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso. (P1)</p>
--	---	---	--	---	---	---	---	---	--

Mophato 12: Thulaganyetsotiro: Puotlaleletso ya Ntsha: 2021

									<p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntsha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tthagisa</p> <p>4.Boeletsa matlama, matlhalosi le masupi, jj.</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le setlhangwa setlhangwa se se buisiwang, sekao. mafoko a a bontshang dikaelo, sekgala, tekano.</p>	
<p>Kitso e e tlhokegang kwa tshimologong</p>	<p>Kitso ya dikhathunu le dipapatso</p> <p>Kitso ya sebopego le diponagalo tsa mmuisano</p>	<p>Sebopego sa go kwala lekwalo</p>	<p>Ditlhokego tsa go tsibogela lokwaloikitsiso le lekwalophegetso</p>	<p>Kitso ya dipapatso Kitso ya sebopego le diponagalo tsa thadiso</p>	<p>Kitso ya dipapatso le dikhathunu</p>	<p>Kitso ya sebopego le diponagalo tsa dikaelo, ditaelo le imeili (lekwalo la maranyane)</p>	<p>Kitso ka ga sebopego sa temana ya ngangisano</p>	<p>Kitso ka sebopego le diponagalo tsa setlhangwa sa dikaelo, ditaelo le imeili (lekwalo la maranyane)</p>	<p>Poeletso ya tiro ya Kgweditharo 2</p>	
<p>Metswedi (ntle le bukakgakololo) go nonotsha go ithuta</p>	<p>Dipapatso le dikhathunu Dikgangkhutshwe</p> <p>Kaedi ya go ruta le go kwala ditlhangwa tsa boithamede le tsa tirisano https://qrqo.tsebe.lkgolagano/3YPC</p>	<p>Dipampiri tsa ditlathhobo tsa dingwaga tse di fetileng</p>	<p>Sekao sa lokwaloikitsiso le lekwalotshegetso (lekwalokopo), Kaedi ya go ruta le go kwala ditlhangwa tsa boithamede le tsa tirisano</p>	<p>Dipampiri tsa ditlathhobo tsa dingwaga tse di fetileng</p> <p>Kaedi ya go ruta le go kwala ditlhangwa tsa boithamede le tsa tirisano https://qrqo.tsebe.lkgolagano/3YPC</p>	<p>Dipampiri tsa ditlathhobo tsa dingwaga tse di fetileng</p>	<p>Dipampiri tsa ditlathhobo tsa dingwaga tse di fetileng (Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano; tsereganyo; dipaka)</p> <p>Kaedi ya go ruta le go kwala ditlhangwa tsa</p>	<p>Sekao sa temana ya ngangisano</p> <p>Kaedi ya go ruta le go kwala ditlhangwa tsa boithamede le tsa tirisano</p>	<p>Bukana ya togamaano ya tlathhobo Malepa a katlego Dipampiri tsa dingwaga tse di fetileng</p>	<p>Dipampiri tsa ditlathhobo tsa dingwaga tse di fetileng</p> <p>Kaedi ya go ruta le go kwala ditlhangwa tsa boithamede le tsa tirisano</p>	<p>Dipampiri tsa ditlathhobo tsa dingwaga tse di fetileng</p>

Mophato 12: Thulaganyetsoiro: Puotlaleletso ya Ntsha: 2021

						boithamededi le tsa tirisano https://qrqo.tsebe.lkgolagano/3YPc				
Tlhatlhobo e e sa tlhomamang: Tsereganyo	Mmuisano le tirwana ka dipapatso le dikhathunu – Dirisa dipampiri tsa ditlhatlhobo tsa dingwaga tse di fetileng	Tlhatlhobo ya dikwalo: Dipotso go tsa mo sethangweng Ditirwana tsa dipopego tsa puo – tira le tirwa	Lokwaloikitsiso le lekwalotshegetso (lekwalokopo), Tirwana ya Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso: Ditlhangwa tsa tshedimosetso	Lekwalo le le tihotlheletsang, katiso ka poeletso ya thutapuo	Ikatisetse tlhatlhobo – khathunu le papatso Ikatiso go buisa tekathaloganyo	Feleletsa dipampiri tsa ditlhatlhobo tse di fetileng	Temana ya ngangisano	Tlhatlhobo ya dikwalo: Dipotso ka sethangwa, tirwana ya thutapuo, dikgato tsa go kwala	Dikaelo Tlhatlhobo ya dikwalo: Dipotso ka sethangwa sa dikwalo	Tlhatlhobo: Dipotso ka sethangwa sa dikwalo
SBA (Ditiro tsa tlhatlhobo e e tlhomameng)	Tiro 5: Tiro ya molomo – Puo e e ipaakanyeditswen g TIRO 6: Tiro ya molomo – Puisetsogodimo e e ipaakanyeditswen g/ puo e e sa ipaakanyediwang/ go bua go go sa tlhomamang ka setlhopha Ditiro 5 le 6 di a simolola	Tsweletso ya TIRO 5 le 6	Tsweletso ya TIRO 5 le 6.	TIRO 7 – DIKWALO Asaenemente	Tsweletso ya TIRO 5 le 6.	Tsweletso ya TIRO 5 le 6.	Tsweletso ya TIRO 5 le 6.	Tsweletso ya TIRO 5 le 6.		

Mophato 12: Thulaganyetsotiro: Puotlaleltsa ya Ntsha: 2021

KGWEDITHARO 3: Matsatsi a le 52	Beke 1: 13-16 Phukwi (Matsatsi a le 4)	Beke 2: 19-23 Phukwi (Matsatsi a le 5)	Beke 3: 26-30 Phukwi (Matsatsi a le 5)	Beke 4: 02-06 Phatwe (Matsatsi a le 5)	Beke 5: 10-13 Phatwe (Matsatsi a le 4)	Beke 6: 16-20 Phatwe (Matsatsi a le 5)	Beke 7: 23-27 Phatwe (Matsatsi a le 5)	Beke 8: 30 Phatwe –03 Lwetse (Matsatsi a le 5)	Beke 9 06 - 10 Lwetse (Matsatsi a le 5)	Beke 10 le- 11 13-17; 20- 23 Lwetse (Matsatsi a le 5+4=9)
PPKT	1.Go Reetsa le Go Bua 2.Go Buisa le Go Lebelela 3.Go Kwala le Go Tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso						POELETSO	TLHATLHOBHO YA TEKELETSO		
Dikgopolo; dikgono le boleng	<p>2. Buisetsa tshobokanyo Setlhangwa se se sa tseyeng lethakore (se se tshhegetsang dingangisano tsa maphata a le mabedi)</p> <p>Puiso e e tseeneletseng ya setlhangwa sa dikwalo: Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo:</u> Poko/Dikgangkhutshwe/Padi/Terama</p> <p>3. Go kwala: Kwala setlhangwa se sekhutshwane Bukatsatsi/ dipampiri tsa tshedimose/ diphousetara/</p>	<p>2. Puiso e e tseeneletseng, go buisetswa Temogo e e Tseeneletseng ya Tiriso ya Puo, sk. puo ya sepolotiki, pegelo e e gobeletang.</p> <p>Puiso e e tseeneletseng ya setlhangwa sa dikwalo: Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo:</u> Poko/Dikgangkhutshwe/Padi/Terama</p> <p>3. Kwala ngangisano: lenaneo la dintlha tse di tshhegetsang le tse di kgatlanong le tlhagiso</p>	<p>2. Katiso ya tekathaloganyogo tswa mo dipampiring tsa ditlhatlho tsa dingwaga tse di fetileng.</p> <p>Puiso e e tseeneletseng ya setlhangwa sa dikwalo: Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo:</u> Poko/Dikgangkhutshwe/Padi/Terama</p> <p>3. Kwala tlhano Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro,</p>	<p>2. Puiso e e tseeneletseng, go buisetswa Temogo e e Tseeneletseng ya Tiriso ya Puo ya makwalo go ba kgatiso, seka, maitlomo le baamogedi, dintlha le dikakanyo, jj. Dirisa setlhangwa sa dikwalo</p> <p>Puiso e e tseeneletseng ya setlhangwa sa dikwalo: Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo:</u> Poko/Dikgangkhutshwe/Padi/Terama</p> <p>3. Setlhangwa sa tirisano se seleele: Kwala lekwalo go bakgatiso o</p>	<p>2. Dipuisano ka dintlha tse di amanang le thuto ya dikwalo.</p> <p>Puiso e e tseeneletseng ya setlhangwa sa dikwalo: Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo:</u> Poko/Dikgangkhutshwe/Padi/Terama</p> <p>3. Kwala tlhano: Nngwe fela ya mefuta e metlhano. <u>Totisa mogopolo mo:</u></p>	<p>2. Puiso e e tseeneletseng ya setlhangwa sa dikwalo: Puo ya botshwantshi (dikapuo), popego, moanelwa, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo:</u> Poko/Dikgangkhutshwe/Padi/Terama</p> <p>3. Setlhangwa se sekhutshwane sa tirisano: Thala phousetara. Totisa mogopolo mo sebopegong le diponagalo tsa puo.</p>	<p>2. Dirisa dipampiri tsa ditlhatlho tse di fetileng go boletsa Dikwalo (P2)</p> <p>Ikatise dikgono tsa go kwala (P3) Thanolo ya ditlho, kgolo ya setlho le bokhutlo jo bo manontlho, sebopego le kagago ya setlhangwa.</p> <p>4. Dirisa dipampiri tsa ditlhatlho tse di fetileng go boletsa Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (P1).</p>	<p>Ditlhatlho tsa tekeletso: (Maduo: 250) Pampiri 1 – Puo mo tirisong (80) – Diura di le 2 Pampiri 2 – Dikwalo (70) – Diura di le 2,5 Pampiri 3 – Go kwala (100) – Diura di le 2,5</p> <p>Pampiri 3 e ka kwalwa ka Phatwe.</p> <p>TLHATLHOBHO YA TEKELETSO</p>		

Mophato 12: Thulaganyetsotiro: Puotlaleletso ya Ntlha: 2021

	<p>dikaelo/ditaelo /dipapatso</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>4. Boeletsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso: Potso 5 mo Pampiring 1</p>	<p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala:</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Thuto ya Dikwalo:</p> <p>Poko/Dikgangkh utshwe/Padi/Ter ama</p> <p>3. Kwala lekwala la semmuso o dire seipato/ itlhatswe mo go se o se dirileng/ o kope maitshwarelo ka se o se dirileng</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala:</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p>	<p>go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>4. Setaele se se tthomameng: Dipolelo tse dileele. Mafoko a kwalwe ka bottlalo (e seng dikhutshwafatso). Dipolelodi se simolole ka lekopanyi.</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo go kwaleng ga barutwana.</p>	<p>tsibogela setlhangwa sa puiso. Tlhokomela maemo le boitshwaro jwa gago.</p> <p>4. Temogo e e Tseneletseng ya Tiriso ya Puo: Bokao jo bo totileng ntlha le jo bo itlhametsweng go ya ka tiriso Phopholetso Bokao jo bo sa tthamalalang</p>	<p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>4. Setaele se se tthomameng: Dipolelo tse dileele. Mafoko a kwalwe ka bottlalo (e seng dikhutshwafatso). Dipolelodi se simolole ka lekopanyi.</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo go kwaleng ga barutwana.</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le setlhangwa sa puiso</p>	<p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>4. Setaele sa dielemente tse di amanang le tiro e e kwadilweng.</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le setlhangwa sa puiso.</p>		
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Mophato 12: Thulaganyetsotiro: Puotlaleletso ya Ntsha: 2021

		4. Tiriso ya maemedi le maina						
Kitso e e tlhokegang kwa tshimologong	Kitso ya sebopego le diponagalo tsa sethangwa sa tirisano se sekhutshwane	Sebopego sa lekwalo la semmuso	Kitso ya setaele fa go kwala	Kitso ya Temogo e e Tseneletseng ya Tiriso ya Puo (TTTP)		Kitso ya sebopego le diponagalo tsa sethangwa sa tirisano se sekhutshwane		TLHATLHOBO YA TEKELETSO
Metswedi (ntle le bukakgakololo) go nonotsha go ithuta	Dibuka tsa laeborari, ditlhantwa tse di buisiwang, dipampiri tsa ditlhathobo tse di fetileng	Puo ya sepolotiki	Dipampiri tsa ditlhathobo tsa dingwaga tse di fetileng	Dikao tsa makwalo go ba kgatiso			Bukana ya togamaano ya tlhathobo Malepa a katlego Dipampiri tsa ditlhathobo tsa dingwaga tse di fetileng	
Tlhathobo e e sa tshomamang: Tsereganyo	Dipotso ka ga sethangwa sa dikwalo Tirwana ya dikarolo tsa puo	Kwala lekwalo la semmuso la go kopa maitshwarelo	Katiso ya tekathaloganyo Go neela dikaelo tse di kwadilweng. Ikatiso ka dipopego tsa puo	Potso ya tekathaloganyo ka ga makwalo go bakgatiso Ikatiso ya dipopego tsa puo	Poeletso ya ditlhantwa tsa dikwalo – dipotso le dikarabo	Poeletso ya ditlhantwa tsa dikwalo ka dipotso le dikarabo	Araba dipotso go tswa mo dipampiring tsa ditlhathobo tsa dingwaga tse di fetileng (Pampiri 1)	
SBA (Ditiro tsa tlhathobo e e tshomameng)								TLHATLHOBO YA MO SEKOLONG 'SBA' TIRO 8: TLHATLHOBO YA TEKELETSO (250)

Mophato 12: Thulaganyetsotiro: Puotlaleletso ya Ntsha: 2021

KGWEDITHARO 4: Matsatsi a le 47	Beke 1: 05-08 Diphilane (Matsatsi a le 4)	Beke 2: 11-15 Diphilane (Matsatsi a le 5)	Beke 3: 18-22 Diphilane (Matsatsi a le 5)	Beke 4: 25-29 Diphilane (Matsatsi a le 5)	Beke 5: 1-5 Ngwanaitseele (Matsatsi a le 5)	Beke 6: 8-12 Ngwanaitseele (Matsatsi a le 5)	Beke 7 15-19 Ngwanaitseele (Matsatsi a le 5)	Beke 8 22-26 Ngwanaitseele (Matsatsi a le 5)	Beke 9 29 Ngwanaitseele – 03 Sedimonthole (Matsatsi a le 5)	Beke 10 06- (08) -10 Sedimonthole (Matsatsi a le 3/5)
PPKT	1.Go Reetsa le Go Bua 2.Go Buisa le Go Lebelela 3.Go Kwala le Go Tlhagisa 4.Popego tsa Puo le melawana ya tiriso				TLHATHOBO YA SETEFIKEITSEGOLO SA BOSETSHABA (NSC) (250)					
Dikgopolo; dikgono le boleng	<p>2.Dirisa dipampiri tsa ditlathobole tse di fetileng go boeletsa thuto ya sethangwa se se tlhomameng le ditogamaano tsa go buisa tse di tseneletseng go ipaakanyetsa tlathobontle.</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo</u> Poeletso ya dintlha tsotlhe tsa dikwalo tse di maleba, sekao puo ya botshwantshi, baanelwa/poloto/merero, jj (P2)</p> <p>3. Dirisa dipampiri tsa ditlathobole tse di fetileng go boeletsa dikgono tsa go kwala: thanolo ya ditlhogo, matseno a ditlhamo a a ngokang, kgolo ya setlhogo le bokhutlo jo bo manontlhotlo, sebopego sa ditlhango tsa tirisano (P3)</p>	<p>2.Dirisa dipampiri tsa ditlathobole tse di fetileng go boeletsa thuto ya sethangwa se se tlhomameng le ditogamaano tsa go buisa tse di tseneletseng go ipaakanyetsa tlathobontle.</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo</u> Poeletso ya dintlha tsotlhe tsa dikwalo tse di maleba, sekao puo ya botshwantshi, baanelwa/poloto/merero, jj (P2)</p> <p>3. Dirisa dipampiri tsa ditlathobole tse di fetileng go boeletsa dikgono tsa go kwala: thanolo ya ditlhogo, matseno a ditlhamo a a ngokang, kgolo ya setlhogo le bokhutlo jo bo manontlhotlo, sebopego sa</p>	<p>2.Dirisa dipampiri tsa ditlathobole tse di fetileng go boeletsa thuto ya sethangwa se se tlhomameng le ditogamaano tsa go buisa tse di tseneletseng go ipaakanyetsa tlathobontle.</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo</u> Poeletso ya dintlha tsotlhe tsa dikwalo tse di maleba, sekao puo ya botshwantshi, baanelwa/poloto/merero, jj (P2)</p> <p>3. Dirisa dipampiri tsa ditlathobole tse di fetileng go boeletsa dikgono tsa go kwala: thanolo ya ditlhogo, matseno a ditlhamo a a ngokang, kgolo ya setlhogo le bokhutlo jo bo manontlhotlo, sebopego sa ditlhango tsa tirisano (P3)</p>	<p>2.Dirisa dipampiri tsa ditlathobole tse di fetileng go boeletsa thuto ya sethangwa se se tlhomameng le ditogamaano tsa go buisa tse di tseneletseng go ipaakanyetsa tlathobontle.</p> <p><u>Thuto ya Dikwalo</u> Poeletso ya dintlha tsotlhe tsa dikwalo tse di maleba, sekao puo ya botshwantshi, baanelwa/poloto/merero, jj (P2)</p> <p>3. Dirisa dipampiri tsa ditlathobole tse di fetileng go boeletsa dikgono tsa go kwala: thanolo ya ditlhogo, matseno a ditlhamo a a ngokang, kgolo ya setlhogo le bokhutlo jo bo manontlhotlo, sebopego sa ditlhango tsa tirisano (P3)</p>						

Mophato 12: Thulaganyetsotiro: Puotlaleletso ya Ntsha: 2021

	4. Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng go boeletsa dintlha tsotlhe tsa Pampiri ya 1.	ditlhangwa tsa tirisano (P3) 4. Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng go boeletsa dintlha tsotlhe tsa Pampiri ya 1.	4. Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng go boeletsa dintlha tsotlhe tsa Pampiri ya 1.	4. Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng go boeletsa dintlha tsotlhe tsa Pampiri ya 1.	
Metswedi (ntle le bukakgakololo) go nonotsha go ithuta	Dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng	Dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng	Dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng	Dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng	
Tlathobho e e sa tlhomamang: Tsereganyo	Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng	Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng	Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng	Dirisa dipampiri tsa ditlathobho tse di fetileng	